



MA DRAGANA BOŽILOVIĆ ĐOKIĆ

Osnovni podaci		
Prezime	ĐOKIĆ – BOŽILOVIĆ	
Ime	DRAGANA	
Datum rođenja	13.10.1974.	
Mjesto rođenja	Subotica	
Država rođenja	Republika Srbija	
Zvanje	Viši asistent	
Titula	Master inženjer mašinstva, doktorand računarskih nauka	MA
Uža naučna oblast	Mehanizacija, mašinske konstrukcije i logistika, računarske nauke	
E-mail	dragana.djokic@univerzitetpim-brcko.com	
Tel.	+387 51 378-300	
Ustanova	Univerzitet PIM	
Pozicija	Saradnik u nastavi- Fakultet računarskih nauka	

Podaci o stečenim diplomama					
Godina	Vrsta rada	Mjesto	Ustanova	Naziv rada	Naučna oblast
2023.-	Doktorand	Banja Luka	Univerzitet PIM		Računarske nauke
2017.	Master akademske studije	Beograd	Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu	Projekat dvogredne mosne dizalice-nosivosti Q-6,3t, raspona L-17,2m, visine dizanja H-7,0m	Mašinsko inženjerstvo-TKL, TT
2007.	Diplomski	Beograd	Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu	Konstrukcije i mehanizacija	Mašinske konstrukcije i mehanizacija TT

Podaci o izborima u zvanje				
Godina	Naziv zvanja	Red. broj izbora	Ustanova	Naučna oblast
2025.	Viši asistent	1	Univerzitet PIM, Banja Luka	Računarske nauke

Podaci o predmetima					
Naziv predmeta	Studijski program	Ciklus studija	Godina studija	Semestar	Fakultet
Multimediji	Računarske nauke	I	2	2	Računarske nauke
Vizuelne komunikacije	Računarske nauke	I	3	1	Računarske nauke
Analiza i dizajn softvera	Računarske nauke	I	3	1	Računarske nauke
Web dizajn	Računarske nauke	I	3	2	Računarske nauke
Kompjuterska grafika	Računarske nauke	I	4	1	Računarske nauke
Internet programiranje	Računarske nauke	II	1	1	Računarske nauke
Kompleksne baze podataka	Računarske nauke	II	1	2	Računarske nauke

Učešće u Erasmus projektima			
Godina	Vrsta	Ustanova	Naziv projekta

Publikacije
Prezime i ime autora, godina izdanja publikacije, naslov publikacije, izdavač, mjesto izdanja
Ivanov, A., Radonjić, A., Stošić, L., Krčadinac, O., Đokić, D. B. , & Đokić, V. (2025). Teachers' Digital Competencies Before, During, and After the COVID-19 Pandemic. <i>Sustainability</i> , 17(5), 2309.
Đokić, V. V., & Đokić, D. (2024). New neural PLL Architecture. <i>JITA-APEIRON</i> , 28(2), 150-159.
Đokić, D. , Đokić, V., Stanković, Ž., Drljača, D., & Tomić, S. (2024). Genetic Chip Technology and Applications. <i>Journal of UUNT: Informatics and Computer Sciences</i> , 1(1), 11-17.
Savanovioc, M., Arandelović, I., Tanasić, N., Rajić, R. S., Dokić, V., & Dokić, D. (2021). Fire resistance of boiler room building structure for liquid and gaseous fuels. <i>Structural integrity and life</i> , 21(3), 290-293.
Simić, N., Djokic, D. B. , & Djokic, V. (2021). Institutional and functional frameworks for capital markets in the Republic of Serbia. <i>Journal of process management and new technologies</i> , 9(1).
Gracanac, A., Djokic, D. , & Djokic, V. (2021). CONTEMPORARY IDENTIFICATION OF FUTURE LEADERS IN THE AFFIRMATION OF HUMAN RESOURCES. <i>MEST Journal</i> , 9(2).

Učešće u projektima		
Naziv projekta	vrijeme trajanja projekta	uloga/pozicija

Učešće u naučnim skupovima (Naziv naučno-stručnog skupa, godina održavanja, mjesto održavanja)
The influence of information technologies on marketing and market appearance of modern organizations, 2022
Production management and organization of production and business systems, 2021
Place and role of production-operational management in production business systems, 2021
Projekat novog svetskog poretka ili veliki reset i kontraverzdrštvena, tehnička i ekološka održivost savremenog sveta, 2021
Causes and consequences of organizational conflicts, 2021